

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

PODGORICA

Broj

06-2928

Podgorica,

31.03.

2025 god.

Na osnovu čl. 75 i 76 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni list CG“, br. 145/21 i 48/24), čl. 1 i 15 Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Službeni list CG“, broj 9/11) i člana 23 stav 2 alineja 14 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore („Službeni list CG“, broj 15/24),

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE - Podgorica kojeg zastupa direktor dr Vuk Kadić, (u daljem tekstu: Fond)

i

ZU "TESLA MEDICAL" - Slušni studio Tesla Medical - Berane, koju zastupa direktor Nikola Čulafić (u daljem tekstu: „isporučilac pomagala“) zaključuju

U G O V O R

O ISPORUCI SLUŠNIH POMAGALA I POMAGALA ZA OMOGUĆAVANJE GLASNOG GOVORA

Član 1

Ovim ugovorom uređuju se prava i obaveze ugovornih strana radi obezbjeđivanja ostvarivanja prava osiguranih lica Fonda (u daljem tekstu: osigurano lice) na medicinsko-tehnička pomagala bliže definisanih ugovorom, a u skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala (u daljem tekstu: Pravilnik) i Listom medicinsko-tehničkih pomagala (u daljem tekstu: Lista pomagala).

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da se međusobna prava i obaveze po ovom ugovoru uređuju saglasno važećim propisima iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite.

Član 3

Isporučilac pomagala je u obavezi da osiguranom licu izda medicinsko-tehničko pomagalo (u daljem tekstu: pomagalo) saglasno nazivu i šifri pomagala iz potvrde o odobrenju nabavke pomagala, ovjerene i izdate od nadležne područne jedinice/filijale Fonda (u daljem tekstu: potvrda Fonda), karakteristika i od materijala u skladu sa Listom pomagala, i to:

Slušna pomagala:

- CA1105 - Zaušni slušni aparat - digitalni sa individualnom izlivenom olivom i jednim parom baterija za djecu;
- CA1106 - Zaušni slušni aparat - bazni digitalni sa individualnom izlivenom olivom i jednim parom baterija za odrasle;
- CA1107 - Digitalni kanalni slušni aparat.

Potvrda iz stava 1 ovog člana važi 60 dana od dana izdavanja.

Isporučilac pomagala je dužan da osiguranom licu isporuči odobreno pomagalo najdalje u roku od 30 dana od dana preuzimanja potvrde od osiguranog lica.

Član 4

Isporučilac pomagala je u obavezi da isporuči novo pomagalo.

Isporučilac pomagala može na zahtjev osiguranog lica isporučiti pomagalo od drugog materijala ili karakteristika koje nijesu utvrđene Listom pomagala, uz uslov da razliku u cijeni koštanja pomagala doplati osigurano lice, o čemu isporučilac pomagala osiguranom licu izdaje račun.

Član 5

Ukoliko se po postupku propisanom Pravilnikom ocijeni da pomagalo nije funkcionalno, isporučilac pomagala je u obavezi da postupi po ocjeni, nalazu i mišljenju Komisije za ocjenu funkcionalnosti.

Član 6

Isporučilac pomagala je dužan da uz isporučeno pomagalo osiguranom licu izda uputstvo za upotrebu i održavanje pomagala, kao i garantni list za pomagalo.

Garantni rok, za pomagala iz člana 3 tačke 1, teče od dana isporuke pomagala osiguranom licu.

Isporučilac pomagala je u obavezi da u garantnom roku o svom trošku održava, servisira i vrši zamjenu pomagala.

Isporučilac pomagala je dužan da osiguranom licu po potrebi, pruži edukaciju za korišćenje pomagala, za koja je to potrebno.

Isporučilac pomagala je u obavezi da obezbijedi distribuciju rezervnih djelova i dodataka koji su neophodni za ispravan rad isporučenog pomagala u roku trajanja pomagala shodno Listi pomagala.

Član 7

Za izdato pomagalo iz člana 6 stav 1 ovog ugovora, u slučaju njegovog korišćenja na način koji odstupa od redovnog korišćenja propisanog uputstvom za upotrebu, isporučilac pomagala može da fakturiše samo troškove servisiranja odnosno obnove pomagala, a uz fakturu je u obavezi da dostavi potvrdu Fonda i revers karticu izdatu na ime osiguranog lica koje je koristilo i vratilo pomagalo prije isteka roka korišćenja pomagala.

Troškovi servisiranja, odnosno obnove već korišćenog pomagala, fakturišu se prema stvarnim troškovima, a najviše do 20% od cijene novog pomagala.

Isporučilac pomagala je u obavezi da vodi evidenciju pomagala vraćenih prije isteka roka korišćenja pomagala i o tome izvještava Fond do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 8

Isporučilac pomagala je u obavezi da za pomagala koja isporučuje osiguranim licima Fonda posjeduje sertifikat o kvalitetu po važećim standardima, dokaz da se pomagalo nalazi u prometu u zemlji proizvođača, kao i da je registrovano u Institutu za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (ClnMED).

Član 9

Isporučilac pomagala je obavezan da isporuku pomagala vrši kontinuirano radnim danima, u okviru osmočasovnog radnog vremena i da na vidnom mjestu istakne natpis o radnom vremenu.

Isporučilac pomagala je u obavezi da o promjeni lokacije, odmah obavijesti Fond.

Član 10

Isporučilac pomagala je u obavezi da izvrši prilagođavanje svog informacionog sistema u skladu sa specifikacijom i softverskim kontrolama na WebService-u razvijenom u Fondu, ili da koristi namjensku aplikaciju koju obezbjeđuje Fond i time obezbijedi nesmetanu elektronsku razmjenu podataka sa Integralnim zdravstvenim informacionim sistemom.

Troškovi održavanja softvera koji obezbjeđuje Fond padaju na teret isporučioća pomagala, a o mjesečnom iznosu troškova održavanja, početku njihove primjene i svim eventualnim izmjenama Fond je u obavezi da obavijesti isporučioce.

Član 11

Isporučilac pomagala će isporučena pomagala fakturisati po cijenama utvrđenim Cjenovnikom medicinsko-tehničkih pomagala Fonda, a prema šifri pomagala iz potvrde Fonda.

Isporučilac pomagala će jednom mjesečno ispostavlјati elektronske i papirne fakture, za svaki osnov osiguranja, nadležnoj područnoj jedinici/filijali Fonda.

Isporučilac pomagala je dužan da uz fakturu priloži original potvrdu iz člana 3 stava 1 ovog ugovora, sa popunjenim podacima o obračunu, datumu izdavanja pomagala i potpisom osiguranog lica, kao dokaz da je pomagalo preuzeto.

Prilog fakturi iz stava 1 ovog člana su izvještaji o isporučenim pomagalima, koji su dostupni putem elektronske razmjene podataka i ne dostavljaju se Fondu u štampanoj formi.

Isporučilac pomagala je u obavezi da fakturisani iznos troškova na ime isporučenih pomagala osiguranim licima Fonda, umanjiti za iznos naplaćene participacije.

Član 12

Ako u toku ugovornog perioda dođe do promjene cijena, neće se vršiti izmjene i dopune ugovora, već će Fond o novim cijenama obavijestiti isporučioća pomagala.

Član 13

Faktura se dostavlja do 10-tog u mjesecu, za isporučena pomagala u prethodnom mjesecu.

Troškovi održavanja softvera na mjesečnom nivou iz člana 9 stav 2 ovog ugovora, iskazuju se kao odbitna stavka na fakturi za isporučena pomagala koju će isporučilac pomagala ispostavljati Fondu.

Fond će vršiti plaćanje na osnovu ispostavljenih mjesečnih faktura u roku od 60 dana od dana ispostavljanja faktura.

Član 14

Prilog fakturi je mjesečni izvještaj o indikatorima iz člana 16 Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načina plaćanja zdravstvenih usluga i to:

- broj realizovanih potvrda o nabavci pomagala po vrstama pomagala i
- iznos fakturisanih pomagala.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana, za pomagala iz člana 3, čini sastavni dio ovog ugovora i isti se obezbjeđuje iz informacionog sistema Fonda.

Član 15

Usklađivanje obaveza između Fonda i isporučioća pomagala vrši se periodično i na godišnjem nivou u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga.

Usklađivanje i obračun obaveza između Fonda i isporučioća pomagala utvrđuje se po isteku godine na fakturisanih usluga i izvršenih plaćanja od strane Fonda, kao i na osnovu izvještaja o kontroli izvršavanja ugovornih obaveza.

Član 16

Fond može vršiti redovne i vanredne kontrole izvršenja ugovornih obaveza isporučioća pomagala, u skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku, sadržaju i mjerama kontrole davaoca zdravstvenih usluga.

Član 17

Kontrolu izvršenja ugovornih obaveza po ovom ugovoru obavljaju ovlašćena lica Fonda.

Prilikom kontrole izvršavanja ugovornih obaveza od strane isporučioća pomagala, posebno će se voditi računa o ostvarivanju prava osiguranih lica.

Član 18

Ugovorne strane su saglasne da postupanje isporučioca pomagala suprotno odredbama propisa iz člana 2 ovog ugovora, koje onemogućava ili otežava ostvarivanje prava osiguranih lica na ugovarena pomagala, predstavlja povredu ugovornih obaveza.

Ugovorne strane su saglasne da isporučilac pomagala ne postupa saglasno preuzetim obavezama iz ovog ugovora ako:

- ne isporučuje pomagala shodno Pravilniku i Listi pomagala,
- ne omogućuje ostvarivanje prava na pomagala pod jednakim uslovima svim osiguranim licima Fonda,
- evidentira i fakturiše pomagalo koje nije izdao osiguranom licu ili ga je izdao suprotno važećim propisima,
- naplaćuje osiguranim licima Fonda participaciju suprotno važećim propisima,
- ne fakturiše Fondu vraćeno pomagalo koje je izdato na revers u skladu sa ovim ugovorom,
- ne ispunjava obavezu u pogledu radnog vremena utvrđenog u članu 8 ovog ugovora,
- u sprovođenju ugovornih obaveza preduzima radnje koje su u bilo kom dijelu suprotne zakonskim odredbama, posebnim propisima, međunarodnim ugovorima, opštim aktima Fonda i ugovornim odredbama.

Isporučilac pomagala ne vrši povredu ugovorenih obaveza ukoliko su nastupile okolnosti koje su van njegovog uticaja i nadležnosti, odnosno na koje nije mogao da utiče.

Član 19

Ako Fond utvrdi nepravilnosti, a u zavisnosti od nastalih štetnih posledica po Fond i osigurana lica Fonda, izreći će sledeće mjere:

- pisanu opomenu,
- zahtjev za knjižno odobrenje,
- otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku,
- obustavljanje prenosa finansijskih sredstava dok isporučilac pomagala ne otkloni utvrđene nepravilnosti,
- raskid ugovora i naknada štete.

Član 20

U slučaju spora u vezi sa izvršenjem ovog ugovora, može se imenovati arbitraža, sastavljena od dva predstavnika Fonda, i po jednog predstavnika isporučioca pomagala, Ljekarske ili Farmaceutске komore i Ministarstva zdravlja.

Postupak pred arbitražom je hitan, odluka se donosi u roku od 30 dana od dana imenovanja arbitraže, većinom glasova članova arbitraže u skladu sa zakonom.

Dok traje postupak pred arbitražom, rokovi za pokretanje sudskog postupka miruju.

Odluka arbitraže je obavezujuća za strane u sporu.

Strana u sporu nezadovoljna odlukom arbitraže može pokrenuti sudski postupak, koji ne zadržava izvršenje odluke arbitraže.

Član 21

Fond ima pravo raskinuti ugovor prije isteka roka na koji je zaključen i tražiti naknadu štete, ako isporučilac pomagala ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, odnosno ako bi dalje ispunjavanje ovog ugovora izazvalo štetne posljedice po osigurana lica i Fond.

Isporučilac pomagala može raskinuti ovaj ugovor ukoliko Fond ne ispunjava svoje ugovorne obaveze.

Ugovor se može raskinuti usljed izmjene propisa koji su predstavljali osnov za zaključenje ugovora, odnosno koji ograničavaju njegovu dalju primjenu.

Ugovorne strane su u obavezi da o namjeri raskida ugovora, pisano obavijeste drugu ugovornu stranu.

Otkazni rok za raskid ugovoraje 30 dana.

Član 22

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno ili posredstvom arbitraže iz člana 20 ovog ugovora.

Ukoliko ugovorne strane nastali spor ne mogu riješiti sporazumno, nadležan je sud u Podgorici.

Za pravne odnose koji nijesu uređeni ovim ugovorom primjenjivaće se važeći propisi, relevantni za primjenu predmetnog ugovora.

Član 23


Ovaj ugovor se zaključuje za period od 01 .04.2025. do 31.03.2027. godine.

Izmjene i dopune odredbi ovog ugovora, urediće se Aneksom ugovora.

Član 24


Ovaj ugovor sačinjen je u četiri (4) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po dva (2).

ZA ISPORUČIOCA:



A handwritten signature is written over a horizontal line. Below the line is a circular stamp. The text in the stamp includes 'IZJEDINJENI SUD' and 'POSREDOVANJE'.

ZA FOND:



A handwritten signature is written over a horizontal line. Below the line is a circular stamp. The text in the stamp includes 'FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE' and 'PODGORICA'.

Prilog 1

Podaci o ugovoru

Podaci	Opis
Šifra organizacione jedinice Fonda	90 Centrala Fonda
Adresa Fonda	Vaka Đurovića bb
E-mail FZZO	ugovori@fzocg.me
Šifra aktivnosti zdravstvene zaštite (FZZO)	Isporučka pomagala iz grupe slušnih pomagala za omogućavanje glasnog govora
Naziv isporučioća pomagala	„TESLA MEDICAL“ - Slušni studio Tesla Medical- Berane
Odgovorno lice isporučioća pomagala	Nikola Čulafić
E-mail isporučioća pomagala	office@teslamedical.me
Adresa isporučioća pomagala	Novo Naselje bb, Berane
Kontakt telefon	067/245-951
PIB isporučioća pomagala	02998670
PDV broj isporučioća pomagala	60/31-01017-7
Žiro račun isporučioća pomagala	535-14221-96
Javni poziv za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga - isporučiocima medicinsko-tehničkih pomagala za 2025/26. godinu koji nisu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih usluga	Objavljen 31.12.2024. godine
Odluka o izboru davaoca usluga	Odluka Upravnog odbora br. 01-2537 od 26.03.2025. godine
Datum početka važenja ugovora	01.04.2025. godine
Datum isteka ugovora	31.03.2027. godine